

1982 сүй. Бэс ыйын 22 күнэ. 1 Хомустаах балыынатыгар эмтэнэ сыйтар аябыйн көрсөн баран, мотоцикылынан Намга төннөн ишебин. Никольской „Үс ыстык” паматынныгын көрөөрү туураатым. Ол сафана Мэнэ Таас суюн этэ. Чугастан олус мөкү көрүнгээх, буруутун ылтааныны дэлбэл дээбин сизбит, көрүллүбэт паматыннык. Көрдөн хонууттан суруктаах ылтаанын буллум „Тыйы, бүгүн сэрии буолбут күнэ эбит, 60 сыла. Дьон хаана тохтуубут, Нам дьонун төрүттэр кыргыллыбыт сирдэрэ, олбэлиэтэ – паматыннык хараллыбакка турарын, сэрийн буллум 60 сылын ханна да суруйбаттарыттан бэлиэтээ бэлттэрриттэн хоргута санаатым. Оттон Таатталар дьонноругар бэлиэ турораллар, онноюор олорон ааспыт хаайылаах сывынайдар аайыс сый ыйаммыт сэргэлэри туроруттар.

Хамадырттара убайын көрсөөр „Комсомольской” сонхос хонтуоратыгар киирдим. Убайым хоңугар И.И. Бережнев „ТВ” инженера үлэлии олорор эбит: „Степан Степанович сотору кэлий, кэтээс”, – дийэтэ. Кэпсэтигэйт. Бүгүн Никольской сэриите 60 сыла эбит дын кэпсэтиг. Иван Иванович: „Дойдубар Никольской ердеөбүтэ куораттан кынтын бартынаан – нуучча овонноро тахсыбыта. Унун бытыхтарын туора сотто-сотто: „А мы их шашками по головам, по головам рубали, порубали на славу вжик-вжик...” дии-дии саабыланан кэрдитин, туора охсугалаабытын астына-астына көрдөрбүтэ, кэпсэбитэ. Кинини тулаалан биңиги саха оволовро турабыт, кэпсэенин сэргийбит, сөө-махтайга истэбйт. Кэлин ону санаан, толкуйдаан ыллахпына

кыбыста саныбын.

Дынгэ, бу илэ дынгнээх өлөрүүхсүт, бэйэлээх бэйэбит дъоммутун, сахалары саабыланан төбөлөрүн үлтү синьян кэрдигит, онтун киңиргээн кэпсэбит эбит. Билинги оютор саха сирин историатын, улуустарын историатын билбэтгэрэ, ону үрэппэттэрэ олус кунаан дын санаатын үллэнинэ. Иван Иванович иши кэпсэнияттэн сиэтэрэн кэлин аябыйттан ыйыттым: „Аяа, энээм Седүйт Куонда Кира-эскэ, Сивцев этэрэтигээр киирээри тийбитин ылбатахтар дийбитинг. Арааа, чэй, табах иннигэр этэрэекэ киирэсатаабыта буоло?”. „Суох, оннуук буолбатах. 1922 с. собурууттан нуучча аармыйата кэлэн сахалары өлөрөн, кырган эрэллэр. Жатайга Эверстов баяй кыстыгар, Тулагыга, Кильмэнэ ыалы ыалынан эспиттэр. Дьяхтар, оюо дын аймматтар барыларын өлөрбүттэр. Сахалары кыргыах-пыйт дын сааналларын туунан ынырык сурал Нам улууңун дьонун аймаабыт. Көмүскэнэйбин, олон биеримиэйбин дын дьон этэрэекэ кирибигит. Эн энээн Седүйт икки инигинээн этэрэекэ киирээри тийийгит. Туух төрүттэйбин билбэппин. Хамандыр тойон энээбэр киэбигит, үөхпүт, сэнээбит. Энээн өнүргэнэн мөккүспүт, үөхсүбүт, ыксаан силлээх хокуосканы тойон

муннугар туттарбыт. Хамандыр кынырыбыт, өссө эбнитин холуочуккун дын хаайыга уктарбыт, сибииккээ хоннорбут. Этэрэекэ ылбатах. Энээн

сайк сэриитигэр сыйдыбыттар. Улахана Никийтэ (Софронов Никита Давыдович) Никольской сэрииттэн тыыннаах ордон, хотуу Булунгна тийбит. Онно тийин үелээннэйбин Илья Егорович Винокуроуы, үүрнэргэ билиэн тууллубутун түүн күрэтэн, өлөрөлүүттэнбыйыбаатыт улахан өнгөлөөх.

Кыра инилэрэ Миитэрэй (Софронов Дмитрий Давыдович) Никольской сэриитигэр өлбүт.

„Аяа, оттон 1 Хомустаах аартыгар (уруккута Кынтын Сыыр аартыга) кынтыллары тохутаар”, – дийбитинг. „Оччолорго аартык суола бэрэбиннэн тэлгэтиллэн, тэлиэгэлээх эрээт ааңар кыараас буолара. Мыраантан түнэн, кумах сыыр тахсытыгар, суолтобойугар, окуупа хастан хас да күн кэтэнэн, тохуйя сыйыттар. Страндааттаах эскадронун, Петроградской полканы, бу тохуур кыараас суолга тэхитэ ытылаан, ааңары суюн этэ. Ону баараа строд этэрээтэ кэлиэ биир күн иннинэ, тохуур байыастарын хамандырдара Семенов офицер штабка Никольской барыларын ыныран ылбыйт. Суол ааңаннаа ол. Онтон атын итиччээлбэх киңи кыргыллыа суюн этэ”. „Аяа, эн итини хантан билэвн? Ханна да суруллубат дии”.

„Абажам Никийтэ Кынтын Сыыр аартыгар тохуурга сыйдыбыттын Никольской кыргызытын илэ көрүтүн санаатаа оонньоон биридэахтыбыта: „Хонууга киңи хаана, өлүгэ, ыңыы-хааны ынырык этэ”. Оттон хайдах тыыннаах хаалбытын эппэтэбээ. Биңиги овзор киниттэн толпор этигит. Нүнэр аяйах сагалаах, ыара-хан хааннаах киңи этэ”, – дын саам кэпсэенин түмүктэбигит.

И. Строд „В якутской тайге” дын кэпсэенигэр Никольской 1000 үүрүн бандыбыты өлөрбүттэрин ахтан сурыйбут.

Оччотооу Саха республикатын салааачылаара М.К. Аммосов, П.А. Слепцов – Ойуунуский Никольской кыргызытыгар элбэх саханы өлөттөрбүттэрин, онон өстүүүнү күөдүүпүттэрин буруйдаан хааныаттарга историктар ыстайтайлар таңыстылар. Ити сыйнаа өйдөбүл. М.К. Аммосов, П.А. Слепцов хайаан да норуоттарын көмүскэспит булоохтахтар. Никольской сэриитигэр өлбүт дьонгно анаммыт кэриэстэбил Мэнэ Таас сыыр урдүгэр турарын ааңан иң ытыктын көрбүн, тааңы турорубут үтүө дьонгно маҳтана саныбын.

Саха норуотун трагедията, историабыт ыара-хан өйдөбүллээх кэрчигэ тыынычанан саха норуотун хаана тохтуубут толоноо, ууга тимиран өлбүт чүемпээти. Бу дьон туюун сыйдык тыыннарын толук уурбуттарай, туюу ыраасы санаан салайтарбыттарай, саасаада туппуттарай? Саха сиригээр манык элбэх киңи өлүүлээх сэрии буолбут сиригээр исторический музей баараа буоллар. Уруккубутун билэргэ, ааспыт кэмнэри ахтарга, улуус ыччыттар гилининэрэн, көрдөрөн үөртэр ииттигэ туңанлааха баара.

Уруккуну, ааспыты билбэт, норуотун, улууңун историатын интэрэниргэбэт киңи – инники кэскилэ суюун өйдүүрбүт уолдьаста.

Роман СОФРОНОВ

САХА НОРУОТУН ТРАГЕДИЯТА

**Никольской даабы
кыргызы**



хойукка диэри ону санаатарына кинэ хоннор, кыайханар этэ. Икки инигэ Сивцев этэрээтин байыастара буолбуттар. Николь-

„Абажам Никийтэ Кынтын Сыыр аартыгар тохуурга сыйдыбыттын Никольской кыргызытын илэ көрүтүн санаатаа оонньоон